

Arhiv Bos. kraljev. B. Luka

ABK

God. 1906 pri završetku generalnog štrajka u Banjaluci dana 10./V. t.g. Upravnik grada baron Fluk izdan je pismeno rješenje vodstvu strajka, da se garantuje sloboda sastajanja i udruživanja i iste povisine rednicima tvornice dubane kao i počnu u Sarajevu.

Medjutimiza tega nekoliko dana (oko 20. maja) obavjestili su je uprave sindikalnih podružnica da moraju svaku sjednicu i svaki sastanak prijaviti upravi policije.

Ovo je bilo nemoguće, jer je svaki dan imala neka podružnica bila sjednicu ili sastanak Štančva. I pošto je ovaj zahtjev bio nezauzimljiv izdatog rješenja o pravu udruživanja, mi smo se njegovom naredjenju oglušili. I posljedica je bila da je upravnik grada oko 25-27. maja prestori je rad. doma započeo.

Iz samih činjenica legalno saznao međustrukevni odbor koji je zaključio da odmah kreće deputacijs poslavici visade u Sarajevu. Kao delegati otputovali sam jo, Nazif Eminović i Glišić Sunkić - oba opandarski rednici.

Sada, čujte!

Kad sam došao u Sarajevo našao sam druga Salamunovića člana gl. redn. sav. i tražio da se sazove sjednica, (jer nije bilo neke rukovodeće ličnosti) da se sluša našu novu stvar - da mi nas u tom pomognu.

Čekali smo tri dana, hodali smo Sarajeva po prduši i jeli sumi samu (jer smo se u štrajku svi istrošili) i kada se sastala treći dan sjednica u večer oko 9 sati. Na moje veliko iznenadjenje rekao nam: etc drug. Zrelec zna dobro govoriti pa neki idu na vištu sami, mi im ne možemo dati prstuju.

Nes trojica smo sjedili na jednoj klupi osamljeni. U mjeri je uskrgnula krv, zatražio riječ i rekao im: Jesmo li na to čekali tri dana? Ja ne tražim od vas da vi iznosite svečku salbu, mi ćemodaleko bolje braniti našu stver nego vi.

ali red je, da od saveza ide neko sa nama, da manifestuje našu solidarnost i da se zna da smo jedno. Mi smo u Banjaluci proglašili generalni strajk, ne zato što su nas na to kursumani i utrogašnici štrosličkana materiali, nego iz radničke solidarnosti da spasavamo stvar vašu, koja je bila i naša.

"Ukon mog govora, jedna grupica (3-4 drugi) tražila je od jednog druga razjašnjenje šta mi hoćemo. To su bili željezničari austrijanci koji nisu dobro vladali našim jezikom. (kasnije sam ih upoznao Baumgartner, Streic i drugi) I kada su čuli šta mi hoćemo živo su nas pomogli i tada se je sem prijavio da će se nama ići Železničar Dragović.

Iz nastupa sefa vlade razabrali smo da je upravnik grada ono naredjenje izdao sa znanjem vlade.

Tokom štrajka vlast je bila o svakoj riječi o svakom pokretu našem obavijestena. - Postavito mi je pitanje šta je profesor Skarić imao medju nama? Zašto su nam banjalučki mesari, pekari i trgovci slali janjce, kruži i sir i druge živeće stvari u logor na Petričevcu. Borba je bila sa njima teška - rekao sam mu da je generalni štrajk revolucionarne poplava koja zahvati šire mase, a mi da odgovaramo za gvođe i djela koje su organizovani radnici činili. - Mir i red je bio uzdržan u gradu i što je najvažnije od strane radnika nikome nije ni pendjer razbijen, a kako li šta više. Kad je izgledalo da nećemo uspjeti zaprijetio sam mu da će se generalni štrajk ponoviti. Nekao sam mu, mi se nećemo vratiti u Banjaluku jer ne možemo ponijeti odgovornost za posljedice. Konsčno nam je pružio ruku i rekao: prije nego stignete kući bit će upravnik grada obavijesten da vam se dozvoli sloboden red. Ovim sam Vam htio reći da su mi sarajlije izgledale kao neki zastrašeni vojska posle boje. I da ne bi željezničara, mi bi lče prošli.

Vrščali smo se kući pobedonosno, ali gladni i mnogo gladni, novac nam je bio ^{ne}izmsku. Strogo smo pazili na novac za željeznicu do "ajca. Iz "ajca produžili smo pjehe do Banjaluke. Putovali smo cijelu noć. Kada smo stigli u Banjaluku triumfalno smo pokidali pećate na vratima doma ne šeksajući da ih kida baron Fluk.

MZrelec

Sporazume:

- 1.) Brisevo Biograd
- 2.) Lulij Šatora Sarajevo, 20.-7.-1955